

9/12

Name of the Assistant / Associate Professor: **BHARAT BHUSHAN**  
 Class and Section: **BSC (CS) II SEMESTER**  
 Subject: **Programming in 'C'**

Week	Date	Topics
1	1-Jan-18	History & Importance of 'C', structure of 'C'
	2-Jan-18	
	3-Jan-18	
	4-Jan-18	"
	5-Jan-18	
	6-Jan-18	
	7-Jan-18	Sunday
2	8-Jan-18	Character set, identifiers, keywords, data types, constants, variable, Assignment statement, Symbolic level
	9-Jan-18	
	10-Jan-18	
	11-Jan-18	
	12-Jan-18	
	13-Jan-18	
	14-Jan-18	Sunday
3	15-Jan-18	Unformatted Input/output Formatted Input/output Scan, getch(), getche
	16-Jan-18	
	17-Jan-18	
	18-Jan-18	
	19-Jan-18	
	20-Jan-18	
	21-Jan-18	Sunday
4	22-Jan-18	Vasant Panchami
	23-Jan-18	getchar, gets, printf
	24-Jan-18	Sir Chhotu Ram Jayanti
	25-Jan-18	
	26-Jan-18	Republic Day
	27-Jan-18	
	28-Jan-18	Sunday
5	29-Jan-18	puts, putchar(), puts
	30-Jan-18	Test
	31-Jan-18	Laxidas

10/12

## Lesson Plan

Name of the Assistant/ Associate Professor: BHARAT BHUSHAN DEPT. of Comp Sc.

Class and Section: BSC (CS) Final Sem.

Subject: Programming in C

Week	Date	Topics
1	1-Feb-18	
	2-Feb-18	
	3-Feb-18	
	4-Feb-18	Sunday
2	5-Feb-18	Arithmetic, relational operator, Logical Bitwise, unary, Assignment, Conditional op special operator, Arithmetic Expression.
	6-Feb-18	
	7-Feb-18	
	8-Feb-18	
	9-Feb-18	
	10-Feb-18	Maharshi Dayanand Saraswati Jayanti
	11-Feb-18	Sunday
3	12-Feb-18	evaluation. Arithmetic Expression, type casting.
	13-Feb-18	
	14-Feb-18	Types Conversion, Operator Hierarchy
	15-Feb-18	
	16-Feb-18	
	17-Feb-18	
	18-Feb-18	Sunday
4	19-Feb-18	if Statement if Else, nested if if Test
	20-Feb-18	
	21-Feb-18	
	22-Feb-18	
	23-Feb-18	
	24-Feb-18	
	25-Feb-18	Sunday
5	26-Feb-18	ELSE-IF Ladder
	27-Feb-18	Switch Statement
	28-Feb-18	goto statement.

11/12

Lesson Plan

Name of the Assistant/ Associate Professor: SURAT BHUSHAN, Dept. of Comp Sci.

Class and Section: BSC (CS) in 2nd Sem.

Subject: Programming in 'C'

Week	Date	Topics
1	1-Mar-18	Guru Ravidas Birthday
	2-Mar-18	Holi
	3-Mar-18	
	4-Mar-18	Sunday
2	5-Mar-18	For loops
	6-Mar-18	while loops
	7-Mar-18	Do while
	8-Mar-18	
	9-Mar-18	
	10-Mar-18	
	11-Mar-18	Sunday
3	12-Mar-18	Jumps in loops.
	13-Mar-18	Break
	14-Mar-18	Continue.
	15-Mar-18	
	16-Mar-18	
	17-Mar-18	
	18-Mar-18	Sunday
4	19-Mar-18	Functions: Intro —
	20-Mar-18	Functions PROTOTYPES.
	21-Mar-18	Passing Parameter.
	22-Mar-18	
	23-Mar-18	Shaheedj Diwas of Bhagat Singh, Rajguru & Sukhdev
	24-Mar-18	
	25-Mar-18	Sunday/ Ram Navami
5	26-Mar-18	Recursion.
	27-Mar-18	Test
	28-Mar-18	STOR AGE CLASSES in 'C' Intro —
	29-Mar-18	Mahavir Jayanti
	30-Mar-18	
	31-Mar-18	

12/12

## Lesson Plan

Name of the Assistant/ Associate Professor..... BHARAT BHUSHAN, Dept of CS.

Class and Section: B.Sc. (C.S.) 2nd Sem.

Subject: Programming in 'C'

Week	Date	Topics
1	1-Apr-18	Sunday
	2-Apr-18	Auto class, extern.
	3-Apr-18	Register.
	4-Apr-18	Static Storage class.
	5-Apr-18	
	6-Apr-18	
	7-Apr-18	
	8-Apr-18	Sunday
2	9-Apr-18	Storage class. Scope, storage.
	10-Apr-18	lifetime, Array Introd.
	11-Apr-18	Array Definition.
	12-Apr-18	
	13-Apr-18	
	14-Apr-18	Dr Ambedkar Jayanti / Vaisakhi
	15-Apr-18	Sunday
3	16-Apr-18	Types of Array.
	17-Apr-18	Array initialization.
	18-Apr-18	Parashurama Jayanti
	19-Apr-18	
	20-Apr-18	
	21-Apr-18	
	22-Apr-18	Sunday
4	23-Apr-18	Test
	24-Apr-18	Processing on Array.
	25-Apr-18	structure and union.
	26-Apr-18	
	27-Apr-18	
	28-Apr-18	

Bharat Bhushan